

1. Mokgekolo, Ngwananyana, le Masogana.

Mokgekolo are "Ke na le dikgomo tse dintsi" Ngwananyana wagonana le diaparo tse dibotse le yena a le botse kudu" Mokgekolo tsatsi le lengwe a bona Masogana a etla ka gagwe banyaka Ngwananyana yola bare ge bare re ya tloga ba sokadi kgomo tsela" Mokgekolo a tseya lefeyelwana a kitema kapele ga bona a opela kesana ya gore:-

Karemo kare kgwathakale ledu; karemo kare kgwatha sa makgwakgwa tshipa kare mo ripa.

2. Ngwananyana le pitsi.

Ngwananyana yo atswafa kudu ge batho bo ya masemong e yena o tseya lepai arobale are ke ya lwala ge ba tlogile asale atsoga a peya ka maswi a hlatswa masapelo a hlapa apara botse a tloga a ya sokeng ge a fihlile a thoma a ophela are Sewawa Sewawa Sewela segana banna sekata le pitsi nageng.

3. Pitsi yona yare aowa kodi ntsane kodi kororo ya fihla ya hlapa kale sapelong yadula fase ya ja sewela yena agomela gae athabile, ge a fihla gae a tseya mesidi a e tlotse a robala a re ke ya lwala ge bommage ba boya masemong ba humana sewela a diyo ela dikudumela a tsetla a e tlotitse ka mesidi a khupile kgopa "Ba gotsa mollo a tseya dišu a besa kamo a dulang ka gona a lle ba se nao llelang a re ke bolaya ke mosi, Bare dula ka mosase bese ka mo a dutsing" bjare go sa ba ya masemong ga bedi. A sale a tsoga a peya a setsa pitsi nageng ge a fihla a opele a re: Sewawa Sewawa Sewela Segana banna Se kata le pitsi e nageng "Pitsi ere aowa ko dintane kodikororo" a bo yele gae o fihli a e tlotse ka mesidi o re bale" Bammage babe ba mo lemoga ba botsa malome yage malome age le yena a fihla a re: Sewawa Sewawa yare koja makgakgo botse malome a ge a e rema ka selepe Ngwananyana ge a fihla a phuma magobe a le alla a eyaga" Malome age a re goyena
4. o ya tswafa tsoga o ye masemong o hlwa o gana banna o natana le pitsi ketso e bolaya o swabile ngwananyana yola a napa a fola ase salwala.

Legokobu lekhudu.

Legokobu lare "go khudu dumela" Khudu yare nka gosiya legokobu Legokobu lare o ya hlola khudu babeya letsatsi le batla siyana ka lona Khudu ya eta ebeya dikhudunyana go fihlela kgorong letsatsi lafihla

/leo ba ileng.....

- leo ba ileng re swanetse go kitima ka lona baya kgorong bathoma ba kitima khudu yare ke tlogileng lego-kobu la siya khudu lare: Ke gosile khudu ngwana khudu a re ke go sile Legokobu. Legokobu la tloga la fihla gongwe lare ke gosile khudi ngwana khudu a re ke go sile Legokobu. Legokobu la re ge le fihla kgorong la humana ngwana khudu a dutsi kgorong la bolaya ke kgaba.

Makgokela le phiri.

Makgokela a robetse sehlereng a bona phiri e feta a re phiri bina kosa "phiri yare makgokela Saratshidi kile ke phetela ware phiri bina kosa ke tlare go bina wamphang ke tla go segela nama aowa sanhle kgenane tshidi.

6. Mosadi le Ngwana wa Ngwananyana.

Ngwananyana a re "Nna ke rata go bona koko" Mmagwe a re o seke wa re ge o sepela wa tseya ka tsela ya ka fase o tseye ka ya ka godimo ya fase ena le kgelethu" Ngwananyana a dumela ge a setse a fihlile moo ditsela di phamoganang yena a tseya ka yaka fase gea setse a sepetse akwa celo sere kgelethu a bo putsi ngwana gagwe o rwele bogobe ka sego a kwa gabedi gore kgelethu a thama a opela a re: Kgelethu makgele thuma kgelethu kgethu tsela o tseye ya godimo ya fase ena le kgelethu Ngwananyana a ngwatha bogobe bjangwana a efa a sepela sebakanyana, phofofo yare kgelethu" Ngwananyana a re kgelethu makgele thuma mma o rile a mpotsa tsela o tseye ya godimo ya fase ena le kgelethu o ngwatha leoto la ngwana" ya leja yare kgelethu" Ngwananyana a opela kagolla a re kgelethu ma kgelethuma mma o rile a mpotsa tsela o tseye ya godimo ya fase ena le kgelethu a fihla mmotong wa gabo koko age yare kere kgelethu" are kgelethu makgele thuma mmaori le a mpotsa tsela o tseye ya godimo ya fase ena le kgelethu Ngwananyana a hlaba mokgoši batho ba motse wa gabo koko a ge batswa ba swere dilêpê le marumô le dipatô yatshaba ba e kitimisa ya ba siya.

8. Mokgodi le Mokgatsana.

Makgadi le Mokgatsana ba ya mahlatsweng, ba sepela ba fihla kgaufswi le thaba "Mokgadi a re go mo kgatsana a re dufase re je" bjale Mokgatsana a re gare namele thaba pele re tla kgona reja

/"Mokgadi....."

- "Mokgadi o thoma namela a swara mokgatsana le letsogô ba fihla mahla-tsweng ba fula bare resaya pele bale mokgatsana a kgopa ke lefsika ba le kgatla ya šala ele bupi ba tloga bare ge ba boya ba fumana lefsika lela ele thaba ya fo iša godimo Mokgadi a napa a thoma go ôpêla lefswika le seke la bolega, bananyana ba bangwê bôna ba feta gwaša la Mokgadi le Mokgatsana gware mola ele bošego Mokgadi le Mokgatsana ba thoma ôpêla bare:
9. itswe itswe fetoga gawa roga ke nna
itsweitswe orogile ke mokgadi itswe itswe Mokgadi le Mokgatsana itswe itswe, la gana go bulega ba thoma ba ôpêla ka go lla bare itswe itswe fetoga itswe itswe ga wa roga ke nna itsweitswe o rogile ke Mokgadi itsweitswe Mokgadi le Mokgatsana itswe itswe yare gola ele bošego la bulega ba tloga ba sepela ba bona Mollô o tuka ba ya gona ba humana ele letsimo kgope bare koko re bulete re tswa kgole kudu a babulela, a ba apeyela ba ja ba tloga ba ja bare re lapile koko re apeyele metse a go fiša re hlape mmele a ba apeyela. Ba hlapa mmele bare mola ba
10. robotše a ba soba bare koko nna re loma keng koko age a re keditšhitšhidi tša ntlo ye bana ba ngwanaka ba rebala gape a re le loma ke ditšhitšhidi bana ba ngwanaka bjare gosa bare re ya tloga koko a bona a gana ba dula naye ka tsatši le lengwe dinonyana tša tla tsare tshela thorwana dipedi gata ba tšhela ba tšhela yare go bona koko a lena, o ile go bitša dira ditlilo le ja yare go bôna hlobang meriri ya lena ba hloba baepela go hle mo ba šomang gona koko a bona a re ge a boya a fumana go sena mothô a bitša are mokgadiwe meriri ya araba yare ke
11. sa hlwaela a re mokgatsana we are ke sa šita bare re yanyaka baseba bone nonyana e ba rwele ya ba iša gagabo bona ya fihla motseng yo mongwe yare mpontsheng ga maepane ke morwaletse bana ba gagwe ya fehla motseng wa gabo bona mago Mokgadi a e gaša ka melora yare ge e tloga ya tloga le Mokgadi ya tshaba naye.

Legokobu le Legotlo.

- Legokobu lare gole go tlo la a re age dintlo re ye go bitša pula legotlo la dumela lego kobu lare a re ye go kga bjang legotlo lare nna
12. ke tla ikepela meletjana yaka gola pula e tla ba fetša go aga ba napa baya go bitša pula ga tla yana kudu meletjana ya legotlo ya tlala metse Legotlo latswa la ya ntlong ya legokobu lare mpulele nkokobu, a gona le balelo kokabu kokobu a gona le balelo mpulele nkokobu a gona le balelo Legokobu la bulela legotlo lare gosasa ye o ka tsoga o gana

/goya go..... ..

goya gokga bjang nka se sa go bulela pula ya kula legokobu lare gole go tlo a reye go kgabjana legotlo lare nna ke tlafa meletjana yaka ka tsena ba fetša go šoma baya ka nokeng ba fihla ba ōpēla bare lena ba ka nokeng maru a etla pula ya hloma yana. Meletjana yale go tlo

13. ya tlala metse la tswa la fihla ntlong yale gokobu lare mpulele kokobu, "Kokobu yare ga gona le balelō legotlo la tšoga le hwile gosasa legokobu le le tseya le le lahla lare kego buditse o gana go aga ntlo.

Khudu le Mmutla.

Ka tšatši le lengwē khudu irile e sepela ya hlakana le Mmutla ba tsibišana ba butšišana maphelo. "Khudu yare nka go šiya Mmutla" Mmutla ware re tla hlakana beke ye etlang "Khudu yare go lukile le-tšatši leo khudu ya tseya bana ba yōna ya babeya mo ba swanetseng go

14. eta go khutswa gona mo mebotong la bohlanō la fihla tšaya kgorong tša thoma tsa bala tsa fihla katse tharo tša tloga Mmutla wa šiya khudu ware ke go šile khudu" khudu yare ke go šile Mmutla, "khudu ya thoma ye nyenyane ele pele ga Mmutla" ya opela yare ngwana mmamakhudu ka mo siya gwagwa ka mo siya kele pele gagwe gwagwa khudu ye nyenane yare ele pele yare o rengwana mmamakhudu ka mosiya ka mo siya kele pele gagwe Mmutla ware ke tlogileng wa fihla mmotlong wo mongwe wa

15. thoma wa opela ware ngwana mmamakhudu ka mo siya gwagwa ka mo siya kele pele gagwe gwagwa" Khudu yenyenyane yare e fihlile kgorong yare ore ngwana mmamakhudu ka moši ya ka mo šiya kele pele gagwe" Mmutla ware ge o fihla kgorong wa humana khudu e ditši e hlahla gantšhitse maoto mmutla wa bolaya ke kgaba ware ke šiya ke ntwana ya go imelwa ke setopo wa hwa.

16.

Bilwane le Banna.

Ile e nonwane e motse wa ga kgoši, ke le ketla. Ka tsatsi le lengwe, banna ba ya ka mošate ke leketla ba fihla bare go bilwane ngwana wa kgoši bare a re ye thabeng re ye go tsoma ke leketla.

Banna ba le a nthena ba rerile go bolaya bilwane bare o e kgantšha kudu re tla mmolaya ke leketla. Ba fihla thabe ba tsoma bare ge ba tsoma bilwane a bona pelo ya gagwe e nyama e re e ya gae keleketla. Bilwane a re go bona le tla nkhumana mohla ko leng ge a fihla

17. mohlakoleng le banna bale ba fihla ba dula fase yo mongwe a ema a swara Bilwane ba mmolaya keleketla ba tloga ge ba tloga ba fihla gae ba bolaille Bilwane keleketla. Mosadi wa Bilwane ge asale kantlong

/a šila.....

a šila a kwa nonyana opela e re Mogatša Bilwane, Bilwane a go mohlakoleng, Mosadi wa gagwe a napa a ya banneng bale babi ditseng Bilwane a re na? Bilwane o kae bare o re tlogetse re sale thabeng a re le tla nkhumana mohlakoleng ka tsatsi le lengwe nonyana yela yare go mosadi wa Bilwane yare Bilwane o kae a re gake tsebe esale aya go

18. tsoma maabane nonyana yela ya tloga yaya mohlakoleng ya fihla ya opele keketla yare mogatša Bilwane, Bilwane gago mohlakoleng, Bilwane gago mohlakoleng.

Mosadi wa bilwane are go mmatswale a ge a re mmage mogadi nonyana ye ere Bilwane gago mohlakoleng ya bo ya gabedi mmatswale a ge a re ge e ka tla o tseye kgapa o e šale morago o fihle o lopele marapo o lokeleka kgape masadi yola a e šala morago keketla ya fihla mohlakoleng.

19. Mosadi yola ge a fihla a humana ele Bilwane ka nnete keketla a fihla a lla a topela marapo a le ka kgapeng a tloga keketla. Aya gae ge a fihla mmatswale a ge a re o re ge o yo robala o špêlê koša gagore. Kgohlokgohlo Bilwane tsoga ngwana gahwe oa idibala kgohlo kgohlo Bilwane tsoga ngwana gahwe oa idibala.

Keketla kgapa yela yathoma go kokomoga. A no rialo kamehla keketla kgapa yela ya phumega Bilwane a tsoga gore a tsoga ba mmu-

20. tsiša gore o bolailwe ke mang ba botša keketla ba bitša pitso ye kgolo ba swara banna bale ba ba bolaya. Mphso sa mosela wa Seripa.

Monna le mpja le mosadi.

Ile ele nonwane ele monna le mpja le mosadi keketla Mpja ye e sake ija dijo tsa go setse balege ka tsatsi le lengwe monna yola a ya maeto a re go mosadi wa gagwe ke sa ya maeto -keketla - o

21. seke wa šala o efa mpja ye yaka dijo tse dinyenyane -keketla - mosadi yola a fa mpja yela meroko.

Mpja yela ya lla yare huhu mpja mpjane mong waka a ya maeto ka šala ke ija meroko. Meroko ya matshephenene. Huhu mpja mpjane mong wa ka ayamaeto ka sala ke ija meroko meroko ya masephe nene keketla - Mosadi yola a bethu mpja yela monna yola ge a boya maeto a humana mpja ya gagwe e lla ka bohloko monna a yola a raka mosadi yola a re gahlcko mele mpja yaka.

22. Baga Matabola le бага Semenya.

Ile ele nongwane ele бага Matabola le бага Semenya bahloka metse

/kudu ka.....

- kudu ka tsatsi le lengwe banna бага matabola le бага Semenya ba rera go epa sediba ba epa ba fetša sediba sela gona ento ye e tlang bosego e tlilo nwa meetse ka meriri. Basadi ge baya nokeng ba humana meetse a sego -keleketla- anthena meetse a fetsa ke motho wa meriri ye megolo yo bareng ke Kompu ele motho wa go tsaga mabitleng bosego a tlilo nwa meetse ele sepoko -keleketla- бага Matabola bare
23. meetse a feditswe ke бага Semenya basadi бага Matabola le бага Semenya ba lwa nwa ye kgole bakeng sa meetse -keleketla- Motho yo wa go tla a tlilo lofetsa meetse a re ge a e nwa meetse a a re ge a o pela a re Kompu mmamohla e ya biha. Mamohla e bina ka Mošenešene le bošemenya Santebelele Matabola elwe šitše monye mmoto Matabola le ba Semenya sa nte belele Matabola -keleketla- Ka tsatsi le lengwe banna ka moka ba bitša Pitšo ye kgolo бага Matabola bare бага
24. Semenya utswa meetse bosego le бага Semenya bare le bona ba utswa. -keleketla- Ba napa ba kgetha masogana a mabedi bare ba lete nto ye e nwang meetse bosego -keleketla- Ngwedi o be o tla ga gobonala sakgakala ge basa ile tuu ba bona ntwana ye nyenyane e tswela ba seke ba tshaba ba dula -keleketla- Ge e fihla meetseng ya godiša meriri ya thoma ya opela koša ya gore -keleketla- Kompu
25. mmomohla e ya bina Kompu mmamohla e ya bina Mmomohla e bila ka mošenešene le bošemenya sa ntebelele Matabola.

- Kompu Mmomohla e ya bina Mosogana a le a tseya pharafine le oli ba tshela meriri yela ya Kompu ba e fiša ge meriri e swa yona e thakgetse ere ngwedi o taga kudu -keleketla- Ya bona e bile e felo la ese sa opela Kompu ba tloga baya gae ba fihla bare ntwele ebe e
26. fetša meetse Mmomohla re e bolaille -keleketla- Gosasa ge ba ya nokeng ba humana sediba se tletse ba ntšha mešidi ya Kompu ka meetseng go tloga tsatsing leo бага Matabola le бага Semenya yaba kwano ye kgolo magarena a bona.

Mošukudule ba Simane.

Ile ele monna yo mongwe le basimane. Monna yo a tagilwe ge a fetamo a re go bona, gase la bona/Mošukudu a feta -keleketla- bašimane bale bare aowa re mmone o kwa pele kwa o kwa pele kwa Mašukudu sele wa a re selewa mogosutengteng aowa selewa -keleketla- Monna yola a feta a humana bale. -keleketla- A humana bangwe a re basimane ba mmamahlwa sele ga sela bona mošukudu a feta bare aowa

/re mmone.....

re mmone o kwa pele kwa o kwa pele kwa ware selewa Mosukudu selewa
mogošu tengteng aowa Selewa -keleketla- a feta bašimane bale a
28. kitima a fumana basadi a re go bona -keleketla- ga sela bona
Mosukudu a feta bare aowa re mmone o kwa pele kwa o kwa pele kwa ware
selewa mosukudu mogosu tengteng aowa selewa a fihla mōtseng yo mong
-keleketla- ba moswara ba mmolaya.

Ngwananyana le noga.

Ile e nonwane ele ngwananyana le noga. Noga ye leina la yona
ele rabudiba. Ngwananyana yola are ke tseya ke rabudiba a gana
29. banna. -keleketla- ngwananyana yo a ya a ema nokeng a ōpēla a re
hels rabudi iii hele rabudi iii meetse a kae rabudiba iii ke go file
morongwa wa gore ka rabudiba iii meetse a tla ba tseya morongwa yaba
mosadi wa ra budiba. Samosela Wankotana.

Mokgekolo le Mokgalabje a lwala.

Ile ele nonwane ele Mokgekolo le mokgalabje bjale mokgalabje yo
a lwala a re ke nyaka meetse a salleng segwagwa keleketla mokgekolo
yola a tloga o ya megobeng ledinokeng a swere kgapana a eta a re monna
waka o re ke nyaka meetse a salleng segwagwa. Segwagwa salla sare
gwa a feta.
30. A ya go gongwe salla a feta ya gogongwe a humana mogobe o mogolo
yo o saleng segwagwa segwagwa sa selle a kga a nwa, a nokga a e nwa a
ba a fetša mogobe meetse. A re go fetša mmutla wa tswela ware na?
meetse a kae makgolo mokgekolo a re meetse a nwele ke nna ngwana ngwa-
naka kare ke ya ema maoto a re kwena bodiba mesesana yare nathu. Phuti
le yona ya tla yare na? Makgolo meetse a kae. Mokgekolo a re mee-
tse a nwele ke nna ngwanangwanaka kare keya ema maoto a re kwena bodi-
ba Matsogo le ona a re kwena bodiba Phuti yare dikgolo di sale morago.
31. Gwatla tshukudu yare na? Makgolo meetse a kae a re meetse a nwele
ke nna ngwanangwanaka kare ke ya ema maoto a re kwena bodiba le ma-
tsogo a re kwena bodiba mesesana yare nathu tshukudu ya hlaba mokgekolo
yola kalenaka. Meetse a boyela a tlala megobe. Mosimane waga Mo-
kgekolo yola a tseya moropana a eta a o letsa a re timpu we timpu aowa
tinte madiba tinti seja mma Sejamma sennakaja mmago dija mmago di
morago di lotša mahlo mahwibidu. Aowa tinti madiba tini a feta aya
pele a hākana le tse dingwe a letsa moropana yola gabedi a re timpu

32/we timpu.....

32. we timpu aowa tinte madiba tinti seja mma, seja mma, dija mmago di morago di lotša mahlo mahwibidu aowa tinto madiba tinti -keleketla- a hlakana le tshukudu a re seselleng mma ke fe se selleng mma kese tshukudu yela ya gwaba mosimane yola a e rema ka selepe ya hwa. Samosela wankota.

Mosadi a utswa dikgakatsa kgosi.

- Ile ele nonwane ele mosadi wa kgosi a utswa dikgaka tša kgosi. Keleketla- Kgosi yare na? dikgaka tsaka dille ke mang mosadi yola
33. are ga ke tšebe -keleketla- kgosi ya ōhla di lesika yare a riyeng nokeng -keleketla- ba tloga ba ya nokeng ba fihla ba le kokotela mosadi o mongwe a namela a re:-

- Swika la phala kgaoga morathatha kgaoga. Swika la phala kgaoga re bone morathatha kgaoga ya lleng dikgakatsa kgosi morathatha kgaoga -keleketla- ya mongwe a ~~re~~ ya le yena a fihla a ya a opelela a re Swika la phala kgaoga re bone morathatha kgaoga ya lleng dikgaka ke
34. mang morathatha kgaoga swika la phala kgaoga re bone morathatha kgaoga ya lleng dikgaka tsa kgosi ke mang morathatha kgaoga le swika la re thatha mosadi yola a opela alla lere rothu la kgaoga mosadi yola a wela ka metse ngwanagagwe a bona sedubelo sa makhura sewela fase a thoma a lla. -keleketla- a bapula ngwanabo ba tloga baya ga mogolo a ge hlaka tsa bjale ge ba letseleng ngwanabo a re ke duma mago a le
35. mogolo a ge a re ke tla ke go fulela pele samma ngwana yola a humola ge ba fihla pele a re ke duma mago a le mogolo a ngwana yola a motsho-tshola a mo fulela ge a sa fula a kwa le ntsu lere fula fula ka fase re babedi a fula a fula a re go setse makaka a re go setse dithata a re ga geso re ja ledithatha a re fologa a bo pula ngwana bo a tloga phoofolo yela leina la yona ele moselapje.

Wa gomela kadihlareng o re nna re ipshinne le banyana bešo ka mago a lešō ka ya eta e opela dikoša e thakgetse.

36. Banyana le moradi wa kgoši le mpja ba ya kgonyeng.

Ka tšatši le lengwê bare baya kgonyeng bana le morodi wa kgoši le mpja -keleketla- Bare a re boneng ya nonneng. Bare a re dulen fase re bongng ya nōnnēng, mongwê wa bona a re a re sobaneng re bōnē ya nōnnēng ba sobana ba humana morodi wa kgoši a nōnnē. -keleketla- Ba mmolaya ba moja Mpja ya bō ele gana fa Bare go moja Mpja ya thōma ya lla, ya re -keleketla- A re sobaneng nyaku dinyake re bōnē

/mononi.....

- mononi ngaku di nyaku sethetha kgosi nyaku di nyaku. A re sobaneng
37. nyaku di nyaku. -keleketla- Banenyana ba tšeya mpja ya bo ba e bolaya. Ya tsoga ya thōma ya lla yare. A re sobaneng nyaku di nyaki re bone manoni nyakidinyaki sethetha kgosi nyakidinyaki -keleketla- Ba bolaya mpja yela ba epa mohlaba ba e špela ka gare ya tsoga yare a re sobaneng nyakidinyaki re bone manoni nyaki di nyaki sethetha kgosi nyakidinyaki ba e bolaya gabedi ba tšeya leswika ba e šilantsha ba tloga bare ge ba le tseleng ba kwa e špela ere gare sobaneng mampiti
38. kana re bone manoni mampiti kana manoni ke sethee mampitikana sethetha kgosi mampitika -keleketla- bare ge ba fihla thoko tsa gae mmage sethetha a ekwa a re na? mpja ye e reng -keleketla- a re ere rile kgonyeng mampiti kana a re sobaneng mampitikana re bone manoni mampiti kana manoni ke sethee mampiti kana setheethe kgosi mampiti kana yaba ya fihla ka gae e lla bjale -keleketla- ba ka mošate ba bitša
39. banenyana bale ka moka ba ba butsiša -keleketla- bare na? setheethe o kae bare ga re tšobe -keleketla- bare mpja ye nka ere le bolaile setheethe. Ba re ga se ra mmona ba bitša banenyana ka moka baba bolaya ka moka ga bona ka gore ba bolaile ngwana wa ka bogosing. -keleketla- Mpja yela le yona. Ka gore e rata setheethe le yona ya molatela ka go bolaya ke kgaba.

40. Ngwananyana ka tšhemong.

Ile e nonwane ele ngwananyana a le ka tšhemong ba-simanyana ba tla go yena bare nke o re kgolele legapu -keleketla- ba tšeya legapu bla ba fofa ka lona -keleketla- Ngwananyana yola a šala a špela a re: Maredi samma relele manong -keleketla- basemanyana ba manong ba nkgodisa legapu lešcpapa a se a ka le kwa le mma a se a ka le ja samma relele manong yaba ba fufile ga ba sa boya.

ENDS. 728